

Sihle o na le dingwaga di le supa.


O tsena sekolo se se potlana.

Mme wa gagwe o mo phuthelela dijo tsa motshegare letsatsi le letsatsi.



Letsatsi lengwe, bana ba ne ba ja fa tlase ga setlhare.

Sihle a nagana, "Gompieno, ke ya go nna le bona. Ba ne ba itumetse, ba buisana ba arogana."




Fa Sihle a ya kwa go bona, bana ba ne ba sa mmuise. A boela morago, a inamisitse tlhogo.

Morutabana Mthetho a lemoga se se diragetseng.



Sihle a ya go nna kwa morago ga phaposiborutelo.  
Morutabana Mthetho a mo sala morago.

“Bana ba bangwe ga ba rate go nna le nna ka ntlha ya  
bolwetse jwa me,” Sihle a bolelela Morutabana Mthetho.



Moragonyana, Morutabana a bua le bana.

A tthalosa, "HIV ke kokwana e e phatlalalang ka go kopana le madi kgotsa diedi tse dingwe mo gare ga mebele ya rona."



Morutabana Mthetho a tswelela, "HIV ga e phatlalatswe ke go tshameka mmogo, go ja mmogo kgotsa ka go amana."

"Lo ka tshameka mmogo le go ja mmogo. Lo ka amana."



Bana ba ne ba itumeletse go ithuta ka ga dintlha tsa HIV.  
Ba amana Sihle, "Re maswabi re ntse bosula mo go wena."



Go tloga letsatsi leo, Sihle a itumelela go ya sekolong.  
O ne a tshameka le bana ba bangwe a phuthulogile.